

1

Mnuso wa sethsaba. Kxörö ya mosate, Bakxomana. Kxoši le ditaēlo tsa yōna. Kxši o laela dilö tše e lexo mekxwa ya sethsaba xe a ka laēla dilö tše e seng mekxwa ya sethsaba, ka maatla a xaxwē, ke xo raka sethsaba. Kxoši xe a nyaka taēlo e tsxa, o boledisanaim le baštapele ba sethsaba, byale bōna xe ba dumela ke xona taba e tlaxo botswa batho ka moka. Ka xobane sethsaba xa se na maatla a maxolo a xo lwantsa sewe kxosi e se boletsxo, ba banaxo le ~~xx~~ maatla a xo lwantsa taēlo e ba sa tsebexo ke ba lesika la kxosi le bakxomana le ba bargwē ba lekxotla. Xo na le seema se sengwē ba re, boxosi ke batho, batho xa se dikēto. Dikēto ke mafsika a abapadisaxo ke bana be banenya, ba ēpa sekxudu byale ba tħisela mafsiķe ka xare, byale ba tswara ka le tee ka seatleng, byale a le phoşa xodimo, seatla sa tsera moleteng xo nthāa mafsiķe, byale a xoma a kaba lefsika le se su la wa fāse, a xoma a le fosa xodimo, a bōetsa mafsiķe ka moleteng xwa galia ka le tee, a kaba le la le sesu la wa fāse, byale-byale xofihlēla a fetṣa mafsiķe a ka moleterg, xe le ka wa fāse, o kxwekxwetše ke moka yo mongwē le yēna o dira byale ka yola wa pele, ya di fetṣaxo ka moka, ba molosa ka xobane wa kxona. Byale batho xa be byale ke dikēto, xoba xe o ~~ka~~ ba dira byale ka dikēto be tlaxa, xe ba tloxa ba le byale, ba tla tloxa le yo mongwē wa lesika la kxosi, byale mowe ba yaxo xo dula ke moka ke yēna moeta-pele, bala ba galaxo, wa ba ~~xx~~ tswenya le bōna ba ~~xx~~ tloxa, byale wa sala o se na batho, a ~~xx~~ e sa le wena kxosi. Mpotsé o sa ya o se ke wa mpotsa o tso boyo. Ke xore selō se sengwēle se sengwē, o re o se su wa se dira wa tribiśa ba bangwē, ba tla xo ruta maend. Xe taslo ya kxosi e le e etsibyaxo motho a nyatsa, lekxotla le meya molato a lefa, ka dipudi xoba kxomo ka mowe, ba bōnaxo. Kxoši e na le bathusi ~~xx~~ ba yona pušong ya xaxwē, ke bo morwa raxwē, Mokaila Maboi Sepalo le Maleopeng, le bakxomana le lekxotla. A ke re Sekwatapeng, maina a bo morwa raxwē, Mokaila Maboi Sepalo le Maleopeng, lekxotla Masete Mašumu Popela Makōkōrōpō le Raxanya. Ke bōna ~~xx~~ bathusi ba kxosi. Modiro wa Mašumu, wa hlola kxörōng ya xaxwē, le kxörōng ya mosate le xōna ke moahlodi. Kxörōng ya Mašumu o ahlola le Popela le Mongale byale ka xo rialo ke bakxomana ba kxörō ya Mašumu. Xe motho a fihla a sa ba tsebe a re, dumedisanang, Popela o tsea maduma a fa Masete, Masete a fa Mašumu, Mašumu a fa Maleopeng, Maleopeng a fa Sepalo,

3 Sepalo a fa Maboi, Maboi a fa Mokaille, byale Mokaille a fihletsa  
 4 xa morena. Modiro wa Mašumu xe banna ba boletsé ditaba ba re,  
 re bôna morwa mokete molato, yêna o bexa ditaba ka ôna mokxwa  
 ola maduma a sepelaxo ka ôna. Mediro ya bôna ke xo ahlola melatc  
 le xo rexisana le kxoši mererong ya yôna mabapi le pušu ya x  
 sethsaba.

5 Lekxotla. Lekxotla la baeletsi ba kxoši ke batho ba ke x  
 setsexo ke ngodile maina a bôna ka xodimo. Ke lekxotla ka baka i  
 la xore ke baaxi ba naxa, le xôna ke ba leloko la ka mosate,  
 ka xobane mo ba tswaxo ba tswa nabo, mosipidi a ka ndba wa  
 lekxotla fela dilong tse dintsí a na maatla a xo bolela, le  
 xôna ba mo nthetsa kxakala xe ba bolela ditaba tsá sethsaba,  
 yêna o tla tla a di kwa mohlang ba bitsitse pitso. Thswene  
 tsoxô e tiela xaxabo, xe motho a ile a dira molato wa xabo  
 motho yowe o leka maatla xore a pholoxe. Bohlatsenyana sebo,  
 Hohwane Mašumu o ile, a dira botla bo le Maphefo Byane, monna  
 wa xaxwê ke Matuputupu. Byale batswadi ba mosadi ba tseba  
 boxwera bya moredi wa bôna. Ka tsatsi le lengwê, mosadi i  
 o ile a ya xaxabo, byale masoxana a lata mosadi, batswadi  
 ba mosadi ba robala tuding, Hohwane le Maphefo ba robala  
 ka ntlong, byale monna ka moraxo a sala a wele kxwatleng, a fihle  
 xa makxolo wa xaxwêbosexo, a dula ka mafuri, a kwa lensu  
 la mosadi wa xaxwê, le lensu la monna. Yaba monna o ema  
 ka maoto a ba a re, koko baxa makxolo, ka kowa ntlong xware tuu,  
 ba xa makxolo wa xaxwê ba re, morena, a tsena ka lapeng, a  
 ba dumediša, ba butsišana maphelo, ka moraxo, monna x x a re,  
 mosadi wa ka eso le mone fa, batswadi ba re, awa eso re mone.  
 A re, ke mo kwile a bolela ka mo ntlong, ba re tuu, thsetlo ya  
 x hwa le muludi, yaba monna o bula ntlo, Hohwane a tsâwa a  
 thsaba, a lebala mongatse, monna a sala le mosadi, a butsiša  
 mosadi xore, motho yola a thsabaxo mo ke mang, mosadi a re,  
 nke so ka mone. Monna a homola. E rile xe bo sele monna  
 a bôna mongatse, a tseyea, a butsiša mosadi xore e ka ba  
 ke wa mang, xofihlela xe a bolela mongwa ôna, a romela sebaka  
 xa Mašumu, Mašumu a dumela molato kantle le tswenyô, a mo  
 lifisa ka kxomo. A xoma a bitga mosadi Mašumu a re, byale ke  
 nyaka xo xonyala, mosadi a dumela a ya le Mašumu xaxabo, a  
 dula nae beke, byale ka beke ya babedi yaba monna, o roma  
 Sebaka, xore a oreng-ka mosadi wa ka, Mašumu a re, ke nyaka  
 xo mo nyala yaba mosadi o sile banna ba babedi boxadi, byale  
 o eme xa sa belêxa. Batswadi ba Hohwane ba re, are morate  
 mola e be e le kxarebe xôna e be xo lukile byale masoxana,  
 a re, a kxomo ya mokxekolo e kxokuluxile ka thabeng, le e le x  
 reng ka yôna, ba re, rea ja, a re, xolukile le nna ke  
 mokxekolo wa ka. Banna ba sitwa xo mo araba, ba re, fela re ka

se ke ra xo fa dikxomo tsa rena. Byale ka xo rialo  
 masoxana a re, ke tla mmérékéla, Byane xe a ekwa xore K34/82  
 ditaba di byale, yaba o ya kxorong, kxoro ya bitsa ba xa  
 7 Mašumu, ba fihla ditaba tsa tsena banneng, ba di bolela,  
 byale banna ba re, ba xa Mašumu efang Byane dikxomo tsa  
 xaxwé, yéna moetapele wa xa Mašumu a re, monna xa dira molato  
 wa setirela yéna ka nosi, yéna a nthéé dikxomo a fe Byane,  
 kantle le rena. Byale mowe Mašumu o tloketse kahlolo e a  
 dulaxo a ahliola batho ba bangwé ka yéna, ya xere, ngwana xa  
 dira molato o direla batswadi, ba leka xo mo hlaloëtsa  
 ditaba tse a kilexo a di ahliola tse diswanaxo lene, empa a  
 se ke a kwisida, yaba banna ba re, tlenang Mašumu ke mong wa  
 kxoro, byale o ruta batho mokxwa wa xo seloké, yaba Mašumu o  
 phakiá a bôna xore ditaba di tla éma xampe a ya thopeng,  
 ba hotsa ngwana wa bôna xore, a re xafé mosadi a boële monneng  
 wa xaxwé, ba roba ngwana a dumela, ba romá motho banneng  
 xore re paletse rea xafa. Ba isa ditaba xo kxosi, byale  
 kxosi ya re, a mo xafe ka dikxomo tse pedi le dipudi tse  
 pedi, ba dinthéé Byane a xapa kxomo le pudi, kxomo le pudi  
 8 tsa tswalla kxörö. Byane a tloxa le mosadi wa xaxwé. Ka moraxo  
 xa matsatéi a se makae, Hohwane a nekella a tsea mosadi a  
 thsaba ka yéna a napa a e-ya makxoweng le lehono ba sa ile.  
 Byale kxörö ya re, ba xa Mašumu ba nthéé dikxomo ba fe Byane,  
 ba re, re ka se ke ra kxona, kantle le xo bôna ngwana wa rena,  
 ke moka ditaba e sa le di éma ka éna mokxwa oo, xofihlëla le  
 lehono. Byale batho ba re, xe e be e le rena Bafaladi lehono  
 nka be ba re nthéé sitse dikxomo. Motho xa e la sebolede, batho  
 kamoka ba kwana naë. Sebolede xa se rakiéi lehumö xoba xore  
 xosasa o tla nkôna tsa xo ja tse byale ka byala xoba wa fumana  
 a hlabile kxomo a xo kôna, fêla batho xantsi ba émelana,  
 xe o se na wa xeno ditaba di tla no dula dixo kata, le xe ba re  
 moemedi wa molato ke leleme, fêla mothusi wa leleme o swanetse  
 xo ba xôna ka xore, dihlalifi ke tse dintéi, tsewe di ka no lekaxo  
 xo aroëa leleme la xaxo. Motho xe a ka re lekxotla le kwana le  
 taba, ena a se ke a kwana nayo, tsatsi le lengwé le le lengwé a

9        no dira byale, motho wa mohuta owe, o tloswa lekxotleng ka baka 4  
 la xore a ka sinya lekxotla. Byale ka Sepalo Mohlabe, o ile a  
 K34/82 tlosiwa, ka baka la xo lwanthsa lekxotla, mererong ya lona,  
 e le xore ke moratho wa kxosi. Lekxotla le kxobana xa tee ka beke,  
 motho yo e seng wa lekxotla xa dumelilwa xore, a be xôna lekxotleng.  
 Letsatsi la kxobakano ya lekxotla, le kxethwa ke lekxotla, le  
 moetapele o kxethwa ke lona lekxotla, fela le yêna xe ba ka bôna  
 a sa some xabotse ba motlosa, ba kxetha yo mongwê, yêna a bofia  
 ka moraxo. Xe xo na le taba e kxosi e melaetsako a nyaka xore  
 ba e bolèle ka pela, o tsibisa moratho wa xaxwê, yêna o tla  
 tsibisa moetapele, ke yêna a tlaxo tsibisa batho ba lekxotla  
 le letsatsi lewe ba swanetsexo xo kôpana ka lona. Byale ka lona  
 letsatsi lewe yo mongwê le yo mongwê o swanetse xo ba xôna, xe  
 10      a sa ka a fihla o swanetse xo ba le lebaka le letletsexo, xe a  
 se na lebaka, lekxotla le ya motlema a lefa, sewe a lefaxo ka  
 sona xa se sa kxosi ke sa lekxotla. Lekxotla le na le mokôtlia  
 wa lona, xo eleletsa xe kxosi, e hlaeletswe xo ba fa tsa xo ja,  
 bôna ka nosi ba se thuse. Nowe lekxotleng lewe kxosi le yena  
 o swanetse xo ba xôna, le xe a ka se ke a bolela selô, tsatsi  
 lexo bitsiwaxo pitso ya sethsaba ka moka xôna a be xôna, ditaba  
 kamoka o di xafetse lekxotla, xe ba butsitse sethsaba se dumelana  
 le taba e, ba motšibisa yêna moratho wa kxosi xore ditaba  
 di lukile byale yêna, a yo botsa kxosi xore ditaba di lukile,  
 e le xore sewe se rerilexo ke lekxotla xa xo na motho ya ka se  
 phumaxo. Mererô ewe e reriwaxo, ke ya ka xô ya naxa le melaô  
 ya sethsaba le ya dintwa. Xe bana ba yo bolla lekxotla le  
 11      ya thôma la rera, xe ba bôna xore ngwaxa ke o mobe, ba tibela,  
 fela xe ngwana yo mongwê a ka tloxa a ya a bolla seleteng,  
 motswadi wa xaxwê o na le molato, onthsa kxomo le tsewe a xoba  
 a swanetse xo nthsa kômeng, byale ka thôlêtê ya xo rwala kôma  
 e le xo seleng, le ya xo boxa kôma maseleng a mabedi, le sehlahle  
 lesome la maseleng. Le mererô ya xo thôma xa selemô, xe motho  
 a ka thoma xo lema ba xa mosate ba seso ba thoma ke molato,

motho yowe o swanetse xo lifiswa kxomo le pudi, pudi ke ya  
lekxotla kxomo ke ya kxosi. Xo na le mohlare ba re ke K34/82  
moxamaaka, le ôna xa o remiwe pele lentšu le e tswa ka mosate,  
le ôna motho yo a ka o remaxo a tsibiwa ke kxomo le pudi.

Maxamaaka ba lôxa diroto ka ôna, byale kxosi ya thôma ya uhupa,  
wa remiwa o seso wa hupya, xo thulexo phefô, byale ya sinya

mabôlê a batho. Xe phefô e ka thulexa ba leka ka maatla xo  
nyakisiisa xore a ekaba xo remile mang, moxamaaka. Xe ba bôna ba sa  
mnône ba bitsa pitso e kxolo, mowe xo ya le basadi le bahlankana,  
ba hitsitse ngaka, ba ba tsibisa xore, kxosi e re, le nthsitisa  
xo šoma modirô wa ka, phefô e thulexile a ekaba xo remile mang  
moxamaaka, xe motho a sa ipolele, xe ngaka e ka motiya o tla  
bolaiwa, xe a le xôna, o tla bôna a thakxoza a e-ya thopeng

(masepeng a ~~z~~ dimpya). Motho yowe o lifiswa kxomo tse pedi, le ~~p~~  
pudi e ngwê kxomo ke ya ngaka. Morérô wa basadi le dikxarebe,

mosadi xoba ~~km~~arebe xe e nthgitse mpa, o swanetse xo bolela xore  
kxosi e rome motho wa yôna xo fôka mowe ba utilexo madi xôna, ~~mm~~  
mofuki ba mo fa pudi ke moka yaba lolato o fedile, xe a ka se ke

a bolêla, ba ba ba nyakisiisa taba ba fumana ke kxomo. Ke xore  
xo nthsa dimpa xo baka kômélôlô, ka xobane kxosi e tla leka ~~km~~  
kamaatla xore ke nesa pula ya se ke ya na, ke selô sewe se diraxo  
xore ba butsiše basadi. Xe basadi le dikxarebe ba sa rate xo ~~mm~~  
bolela ba bitsa pitso ya batho kamoka basadi methepa le banna ~~km~~  
kantle le masoxana, kxosi e bitsitse sedupa (ngaka). Xe ba  
kopane ba re, kxosi e re ke sita ke lefase e ke le nthuse  
basadi le methepa xore ke mang ya thékkilexo, ke moka banna  
kamoka ba tloxiela basadi ba ya maxaë, Mohumaxadi o šala a  
boledisana nabo, xe ba padile xo bolêla, mohumaxadi o ba fa  
lebaka la xo ekxpola, a re sepelang maxaë, e re xosasa le tle  
le banna ba lena. Xosasa xe ba fihla, mohumaxadi o di  
thopa, a re byale ke kxopotse, <sup>pot</sup>seng nete, nete ya hlawa  
xoba xona byale ditaba ba di bexa xo kxosi, kxosi e nthsa ~~mm~~  
diswanêlô tsa ngaka xoba ke ~~km~~omo, o nthsa ~~mm~~ yôna, byale  
ngaka ~~mm~~ ya thôma mosomo wa yôna.

14 Xe ngaka e thôma xore, ke ngaka, ba tla bôna e ba dudisa ka meloko  
 K34 / 82 ya bôna, byale a thôma xo fumisa ba fôma, mafelong ke moka a tiya  
 mosadi xoba kxarebe, ka kubu, byale xe a moteile, a thôma xo  
 mo hlaloisetéa le motho yo a monthsítsexo mpa, le mowe ba beileng  
 madi xôna, xo fihlela le yêna mong a dumêla. Byale motho yola  
 wa xo nthéa mpa, o nthéa kxomo ya kxafa molato, mong wa mpa  
 kxomo tse pedi, kxono e ngwê ke ya lekxotla, tse pedi ke tsâ kxosi.  
 Byale ba roma banna ba bangwê xo ya xofoka mowê, ba bulukileng  
 madi, byale kxosi, o tla neša pula ya na. Ke yôna melaô ya  
 ya xo axa lefase.

Bakxomana ba sethsaba ke bo, Jobula Mašumu, Sekxwaru Masete,  
 Mašilo Popela, Makwale Saai le Mpuru Lokweng. Jobula Mašumu  
 kxôrô ya xabo ke ya xa Mašumu, byale ke mokxomana wa kxôrô ewe,  
 15 ba bangwê ba xôna bakxomana ba mowe kxôrông ya xaxwê, ka xobane  
 kxom kxôrô tse dinexo ka fase xaxwê ke tse dintéi, o exile  
 Mabotana noka moggwana. Sekxwaru Masete, dikxôrô tse dinexo ka  
 fase xaxwê ke tsena Lokweng, Makxopa, Nkwane le Sodi, fêla melato  
 ka ahlole, xo ahlole Mašumu. Empa yêna o dula Matlapaneng, noka  
 o nwa Sedukwi. Mošilô Popela, ke mokxomana wa kxôrô ya xa  
 Popela fêla, o dula felô xo tee le Mašumu, Mabotana, le noka ba  
 nwa ka e tee Mongwana. Makwale Saai, ke mokxomana wa kxôrô  
 ya xa Saai, le dikxoro tsena, Maxomane, Mašilu, Zokane, Sebase le  
 Byane, empa yêna o filwe le maatla a xo ahla, xe ditaba di mositile  
 o di iša xo Mašumu. O dula Saleng noka o nwa Mphahlaneng. Mpuru  
 Lokweng o beile ke masete ka baka la xore moatwaxo o téwa le  
 16 kxôrô tse pedi, Makxopa le Maleto. Byale ka baka lewe ba ileng  
 ke mokxomana. O dula Mahlomelong, noka o nwa Mcrola. Batho ba na  
 ba fumane bokxomana ka baka la xore, mo ba téwaxo, ba téwa ba  
 na le dikxôrô tse dingwê, empa ba baxolo e le bôna, byale molaô  
 o sita, xo ba nyatša le xe ba sa fiwa maatla a xo ahlola.  
 Modirô wa bakxomana ba sethsaba ke xore, melatonyana e  
 menyanyane ba ka no lekiša xo ahlola, fêla xe motho a xana keletéo  
 ya xaxwê, xa a na maatla a xo motlema, o swanetéo xo di fitetsa  
 xa Mašumu. Xe kxosi e nyaka xo bitsa pitšoo tsebiše bakxomana

16 Mašumu byale, yēna a tsibisa bakxōmana ba sethsaba, bōna ke  
bōna ba batlaxo tsibisa sethsaba, xore xe phala e lla ba be  
ba tseba xore, elēlang. Ka moka xa bona bakxomana ba na, ba bexa  
xa Mašumu, Mašumu a di iša mošate, kantle le Masete le Popela,  
bōna o no ahlola melato ya bōna, fēla xe ba na le taba e ba  
17 nyakaxo xo bolēla le kxosi, ba ya mošate ka nosi, empa ba tšena  
ka motseta wa mošate. Tlošo ya mokxōmana, a ka tloša ke batho  
ba xaxwē, ka mekxwa yax xaxwē medirō, e byale ka xo sekwe sewe  
ba se bolelaxo, xoba sexafi, empa lexaxo le byale, ba swanetše  
xo mohlompha. Mokxōmana xa na molaō wa xo nthšisa makxēthō,  
xoba dibexo, motho wa xaxwē, xe a ile a mofa selō, xoba ba mofa  
dilō ka mokxwa o ba ka kxonaxō, xa xo na molato, molato o ka  
xōna, xe yēna a ka re ba nthše. Makxēthō le dibexo, xo nthšisa  
kxosi fēla, fēla kxosi o botša yēna, xore ke nyaka makxēthō  
le dibexō, xwaba yēna anthšisamo batho ba xaxwē, byale kxosi o  
tla ya a mofa moputšo wa xaxwē ka nosi.

Phedišanō ya dithšaba. Bakxomana ba swanetše xo ba  
la kwanō, le hlomphanō, xe yo mongwē a fumana yo mongwē wa  
molōša, yola le yēna a molōša, ka xo rialo xa ba nyatsane.

18 Byale ngwana wa yo mongwē, xe a ka re a na le taba a se ke a  
botša mong wa xaxwē, a ya xo yo mongwē mokxōmana, o swanetše  
xo mo xōnišetsa xo mong wa xaxwē, ka murumiwa, mong wa xaxwē xe  
a rata a ka molifisa ka mokxwa o a ka kxonaxō, ka baka la xore,  
o nyaka xo ba lwešanya. Sethšaba le sōna, mabapi le dipapatšo  
tša bōna, xa ntši ba rēkēlana ka setswalle, xe o se na metswalle,  
ba ka no rēka, ka baka la xo hloka tšewe wena o naxō natšo.  
Papatšo e ngwē le e ngwē, yo mongwē le yo mongwē, o nyaka xo  
phediša ba lelcko la xabo, le yēna mapatsi o thōma ka xo k  
bapatšetsa ba xabo, pele a tšama a bapatšetsa ba bangwē.  
Xe e le ngwaxa wa tlala, xa xo na motho yo a ka xorēkēlaxo  
thšabo ya xaxo kantle le ngwanemo, yēna o tla xo kwēla  
bohlōko, a xorēkēla, xore o phakiše o bošle xas xo phidiša  
bana. Empa moeti yo mongwē le yo mongwē xoba wa xobapatša

K34 / 82

K34 / 82

20

xoba moeti, o swanetswe xo amoxela ka molaô, fêla o tsibisa mokxomana wa xaxo, yêna o tla botse ba baxolo, o se ke wa epêla, xoba di tla le meso xa di tsibye, se sengwê seema ba re, dina madi xa di awarexe. Kamoswana o ka sitwa xo bexa. Mowe sethsaba ka moka se dumelanexô, xore ke mafulô a dikxomo xa xo na motho yo a swanetsexo xo lema, o swanetsê xo lema mowe tumêlanô ya temo e naxo xôna. Diloba sethsabana se sengwê le se sengwê se no loba ka se ba naxo naso, xoba pudi, xoba nku, tê fêla ba baxolo moo sethsabeng, ba byale ka Mašumu ke kxomo, le xôna e seng mengwaxa ka moka, mohlomong a ka nthêsa seloba xwa fêla mengwaxa e mene. Kudu diloba ba nthêsetsa xe pula e sa ne, ba dirêla xore kxoši e nešê pula, le ka kxarebe ba loba, fêla mohla kxoši a yo motsea o swanetsê xo nyala, byale ka ba bangwê. Matsebe Mohlabe ke kxaitsei ya morena Mohlabe ngwana wa mohumaxadi Mokxadi.

21

Ka baka la xore mohumaxadi Marebôle o ile a fa morena Timamoxolo Mahlo lenaka la pula, byale ka mono, pula xa ba sa ixona xo e neša, byale e neša ke ba xa Makhutswe le ba xa Mohôfe. Byale ba xa Mohlabe ba ile ba loba pula xa Mohôfe ka yêna, awa Mohôfe tê o ile a neša pula, byale xwa fihla lebaka la xore Mohôfe a nyale, a hlaelwa ke dikxomo, a re, awa ba xa makxolo ke tla lefa naka la pula ka baka la xore le mphile naka la tlou, ba dumelana, byale mohlang ola ba re ba le nyaka a nyaretsa hlôxô ya noxa, a re awa, lona le xôna, fêla le tswarêlwa ka hlôxô ya motho, byale ba sitwa xore, ba ka dira byang ka baka la makxowa, mosadi Mohofe o tsere wa moapêla, ba re awa xo lukile, fêla pula re ka se sa loba, ra bolêla ka molomo o neše, awa ba dumelana, byale xeba bôna xore, pula xa e ne ba no bolêla ka molomo pula ya na. Xo ba sethô sa sethsaba. Xo ba sethô sethsabeng, o ka ba sôna ka baka la bohlale bya xaxo, wa thîpiwa kudu, le xe ditaba di bolelwa wa kwa batho ba re, mo mokete a ahlolâ molato wa xaxo ke monna o ahlolâ molato xabotse. Empa lexâ xo le byale, a ka se be sethô sa sethsaba ka botlalô, ditaba tsê dingwê tsâ sephiri xa a tsene, wa ba mothoka o mothoka. Byale ka Matsikinyane Hoyêne, ke seboleli, e bile ke ngaka, ke yo mongwê wa lekxotla, ka baka la xo bolela xa xaxwê, empa lexâ xo le byale leina la bothoka xa le motloxale. Motho yo mongwê le yo mongwê

xe a na le molato, o re, xe nka mofumana a le xôna, awa molato  
wa ka ke tla tla ba ke ahloletse ke monna, le xe ditaba di wetse

K34 / 82  
xodimo xaka, o kxona xo hhalo setse motho mabaka, awe le wena ka  
ôna o ka se beng le pelaôlo. Fêla le kxotleng la ditaba tsâ  
22 sethsâba xa tsene. Esita le xe e le ka ngeng ya xo tseelana, xe  
e le wa thsâba se sele, ke wa thsâba se sele, fêla xo tswalana  
xôna le tla noba le tswalana, xe ntwa e ka ba xa mokxolo wa xaxo,  
o tla ôma nabô, le bôna xe o na le molato le yo mongwê ba ôma  
naxo. Byale ka sethsâba sa xa Mametsâ ba tñere madi a xa  
Mohlabe, Dipone Masumu, ke yêna mohumaxadi setima-mollô kxôrông  
ya xa Mametsâ . Byale hlomphô yôna e xôna, enpa xa re sethô  
sa xa Mametsâ, re no tswalana nabô fêla ka baka la xo ba fa naka  
la tlou. Xe o fihlile ba swanetse xo o tswara ka matsoxô a  
mabedi, le bôna xe ba fihlile xo byale, kudu-kudu ba leloko la bo  
mosadi e seng sethsâba ka moka, bôna e moka ba tswalane; ba  
tswalane ka xoba mosadi xe a yo ba le ngwana wa mosemanyana,  
o swanetse xo boela a yo tsea mosadi xa malome axê.

9X

*END. 695*